

MORERO WA GEC O KOPANENG WA
SEHLOPHA SA BOROBONG (9)



3 ENTREPRENEURSHIP
EMPLOYABILITY
EDUCATION

THUTO E THEHILWENG MORERONG | TABA YA BOITHUTO: BOITHUTO BA BOPHELO



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



GRADE
2024

9



Utilize the inclination assessment provided by **TeacherConnectchat** to help you identify a career that matches your skills and qualities. The inclination test can be accessed through WhatsApp at +27 60 060 3333.

Scan the QR Code for ease of access



Open the WhatsApp application on your phone and send this keyword: IGO in a WhatsApp message to **TeacherConnectchat** contact. Please note that the keyword is not case-sensitive (so you can enter it in uppercase or lowercase). Just make sure that there are no spaces between the letters i, g and o.

Latela ditaelo:

- Khetha pakeng tsa khetho ya pele (mosebetsi wa mosebetsi) le khetho ya bobedi (mohopolo wa khwebo)
- Etsa dipatlisiso ka khetho e khethwileng
- Hlahisa potso ya dipatlisiso
- Etsa lethathamo la dipotso tsa dipatlisiso tse tla arabela potso ya dipatlisiso e hlahisitsweng
- Etsa dipuisano le karolo ya tshebetso ya dipatlisiso ka tsela e latelang:
 - Tlatsa hlahlabo ya tshekamelo ya IGO ho WhatsApp
 - **KHETHO YA MOSEBETSI** : Etsa dipuisano le motho ya etsang mosebetsi oo o khethileng (e ka ba ka sefahleho le sefahleho, ka whatsapp, ka lengolo-tsoibila, kapa ka lethathamo la dipotso)
 - **KHETHO YA KHWEBO** : Etsa dipuisano le mong'a khwebo (e Ka ba ka sefahleho le sefahleho, ka whatsapp, ka lengolo-tsoibila, kapa, kapa lethathamo la dipotso)
- Boloka lethathamo la disbediswa bakeng sa merero ya ditshupiso



Leqephe la mosebetsi 4.1

Sebedisa leqephe lena ho buisana le motho ka mosebetsi wa hao wa di toro. Ena ke tsela e ntle ya ho fumana hore na ehlile o ka rata ho etsa mosebetsi ona. Ka kopo, botsa dipotso tse leshome sebakeng se fanweng.

Lebitso la sekolo:

(O ka Sebedisa Lebitso le ka mora leqephe lena)

Lebitso la moqoqodi: Mophato:

Lebitso la motho eo ho bouisanang le ena:

Mosebetsi:

| Dipotso tsa pouisano. | Dikarabo tsa pouisano |
|-----------------------|-----------------------|
| 1) | |
| 2) | |
| 3) | |
| 4) | |
| 5) | |
| 6) | |
| 7) | |
| 8) | |
| 9) | |
| 10) | |

Dipotso tse ding tse tlwalehileng : Ke dithuto dife tseo o lokelang ho di nka? O tlameha ho sebetsa hora tse kae ka beke? Ke eng a mpe ka mosebetsi ona? Ke eng e ntle ka mosebetsi ona? Mopotso wa ho qala ke ofe? Na melao ea apartheid e susumeditss menyetla ena ya mesebetsi nakong e fetileng



Leqephe la mosebetsi 4.2

Sebedisa leqephe lena ho bouisana le mong'a khwebo. Kgetha motho ya nang le khwebo eo o bonang o e qala haufinyane. Ka kopo, botsa dipotso tse leshome sebakeng se fanweng. Sebedisa leqephe lena ho etsa dipuisano tsa hao, ebe o ngole dikarabo kholumong ya bobdedi.

Lebitso la sekolo:

(O ka Sebedisa Lebitso le ka mora leqephe lena)

Lebitso la moqoqodi: Mophato:

Lebitso la motho eo ho bouisanang le ena:

Khwebo:

| Dipotso tsa pouisano | Dikarabo tsa pouisano |
|----------------------|-----------------------|
| 1) | |
| 2) | |
| 3) | |
| 4) | |
| 5) | |
| 6) | |
| 7) | |
| 8) | |
| 9) | |
| 10) | |

Dipotso tse ding tse tlwalehileng. Khwebo ya hao ke indasteri efeng? (Tsa mathomo, tsa bobedi, kapa tse pahameng? Na ho hlokahala tjehelete e ngata ho qala khwebo ya Hao? Hobaneng kapa hobaneng ho se jwalo? Ke ditsebo di feng tseo o di hloakang ho tsamaisa khwebo ena? O etsa tjehelete e ngata ka khwebo kapa ka mosebetsi? Mofuta wa khwebo ena ke khwebo e feng? Na melao ya apartheid e entse hore ho be thata ho etsa khwebo nakong e fetileng? Tshutshumetso ya khwebo ke efeng kajeno?



Leqephe la mosebetsi 4.3

Etsa dipatlisiso tse ding mapabi le mosebetsi oo o khethileng le khwebo ya khetho ya hao, mme o thathamise ditshupiso tse tharo bukeng ya hao ea dibuka. Thathamisa di tshupiso tsa hao tlase:

| Mariha | Sehlooho | Letsatsi la phatlalatso | Sebaka | Mohatisi |
|---------------|--|-------------------------|---------------|---|
| E.g. J. Khula | The Beancounter | 20 May 2016 | Cape Town | Penguin |
| E.g. (YOU) | Interview with Mr X | 24 September 2021 | Potchefstroom | Private |
| E.g. L. Smith | How volunteering can help you build skills | 14 March 2018 | Internet | https://charityvillage.com |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Leqephe la mosebetsi 6.3

Lethathamo la. dipotso (Ha ho na matshwao a tla abelwa)


Ditaelo: Baithuti ba lokela ho lekola lenaenenelefatso le latelang ho potlakisa tswelopele ya bona ha ba ntse ba etsa dipatlisiso. Mosebetsi wa sehlopha.

| | Morero | CHECK |
|----|--|-------|
| 1 | Hlalosa potso e hlakileng ya dipatlisiso. | |
| 2 | Bokella dintlha tse napehetseng ho mohloding o fapaneng. | |
| 3 | Lekola bonnete ba mehlodi ya hao. | |
| 4 | Ngola dintlha ka ditaba tse bohlokwa. | |
| 5 | Bolela mehlodi ka ho Sebedisa mokho o nepahetseng wa tshupiso. | |
| 6 | Etsa dipuisano e le karolo ya mosebetsi wa dipatlisiso. | |
| 7 | Hlokomela dikarabo tsa dipatlisiso ka makhetha. | |
| 8 | Sebedisa diphetho tsa dipatlisiso ho fana ka karabo ya potso ya dipatlisiso. | |
| 9 | Sebedisana jwalo ka sehlopha. | |
| 10 | E rometswe ka Letsatsi kapa pele ho Letsatsi le behilweng. | |



Ditaelo:

- Rera tlaleho ya hao ya pele
- Sebedisa Mapa wa hao phalla ho tataisa moral wa hao.
- Khomarela Sehlooho sa tlaleho ya hao.





Ditaelo:

- **Khetho ya pele:** Ngola morwalo wa tlaleho ya hao
- Sebedisa foreimi ya hao ngola tlaleho e ka tlase ho tataisa moralo wa hao. Tlaleho ya tshebetso ya hao ya dipatlisiso.
- Khamorela sehlooho sa tlaleho ya hao: ho tlaleho ka tshebetso ya hao ya dipatlisiso.
- Palo ya Mantswe kapa ho ngola tlaleho sehloohong sa 9 - HL 160-180 le Mantswe a FAL 140 - 160.

Ngola tlaleho ya tshebetso ya dipatlisiso bakeng sa mosebetsi o loketseng le diphetso tsa wena.

Lohopolo-tabo (khopolo-tabo, potso ya ho khanna, Morero)

Mmele (tlhahiso leseding, mang? eng? neng? Diphuphutso tsa dipatlisiso)

Qeto/Sepheho (Dipolelo tse qetellang, Dikhothalesto)

**THIS COPY IS TO BE USED AS AN
EXAMPLE OF A WRITING FRAME**



Leqephe la mosebetsi 12.3

Ka kopo, ngola tlaleho ya hao sebakeng se ka tlase.

A large rectangular area with horizontal dotted lines for writing.



A large rectangular area with a solid top and bottom border and a solid left and right border. Inside this area, there are 25 horizontal dotted lines spaced evenly, providing a guide for handwriting practice.



Leqephe la mosebetsi 12.4

Ditaelo tsa moithuti:

Khetho 2 : Rera moralo wa pele wa lengolo la hao la khwebo

- Sebedisa mmapa wa sefate ka tlase ho tataisa moralo wa Moralo wa hao wa pele.
- Khamorela sehlooho sa lengolo la hao: Ho kopa tshehetso.
- Hlalosa lengolong la khwebo sepheosa sa ho qala khwebo ya boithaopo, ho re na morero wa boithaopo ke ofe, bohlokwa ba boithaopo sechabeng, le hore na o tla finyella ditlhoko tsa sechaba jwang.
- Bontsha lengolong la semmusa se ithutwanfknakong ya tshebetso ya dipatlisiso mabapi le ho theha khwebo ya boithaopo.
- Lengolong, kopo ya kopano ke motho ya ka khonang motshehetsi ka mantswe a Hlahisa kopo ya tshehetso.

Lengolo la khwebo / Moralo wa tlhaku o hlophossitsweng.

Mmapa wa sefate

Ngola lengolo la khwebo o kopa tshehetso bakeng sa khwebo ya hao.

| Lohopolo-tabata | Mmele | Qeto /Sephetho |
|-----------------|-------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Leqephe la mosebetsi 12.5

Ditaelo tsa moithuti:

- Khetho 2 - Ho rera ho ngola lengolo la khwebo.
- Sebedisa mmapa wa sefate leqepheng la mosebetsi 12.4 ho tataisa moralo wa hao la ho ngola tsebo ya khwebo ya lekholong la bo 21 la dilemo, tshebedisano, monahano o tebileng, pouisano, boqapi.
- Khomarela Sehlooho sa tlhaku: Ho kopa tshehetso

Lengolo la khwebo / Moralo wa tlhaku o hlophisitsweng.

Ngola lengolo la khwebo o kopa tshehetso ya khwebo ya hao.

Beha aterese mona

.....

.....

.....

Letsatsi:

Aterese ya motho eo o mo ngollelang

.....

.....

.....

A ratehang

Sehlooho sa taba

Seleleka

Dintlha tse 3 tse sehlooho

Qeto/ Sephetho

Nna wa tsena

Mola wa ho saena

Ngola Lebitso

THIS COPY IS TO BE USED AS AN EXAMPLE OF A WRITING FRAME



Leqephe la mosebetsi 12.6

Khetho 2 - Ka kopo, ngola lebitso la hao la khwebo sebakeng sa fanweng.

A large rectangular area with horizontal dotted lines, intended for writing the student's name and business name.



A large rectangular area with horizontal dotted lines, intended for writing or drawing.



Leqephe la mosebetsi 15.1

Mohato wa boraro. Morero wa dingodilweng: Nehelano ya molomo.

Tshebetso ya motho a mong.

Khetho 1: Khebto ya mosebetsi.

| Mohlala wa tlaleho ya Nehelano ya molomo. |
|---|
| <p>Seleleka Hapa tlhokomelo ya bamamedi ka polelo e qalang e khahlang. Hlalosa ka ho hlaka sepheo sa nehelano ya hao. Fana ka kararetso e khutshwenyane ya seobo tla se akarersa nehelanong ya hao.</p> |
| <p>Dintlha tsa dipatlisiso. Hlalosa Dintlha leha e le dife tsa sehlooho tseo bamamedi ba tla Hlok ho di utlwisisa. Toto botsa bohlokwa ba sehlooho</p> |
| <p>Liphetho / Dikhang Hlahisa Dintlha tsa hao ka mokhwa o utlwahalang Tshehetsa ntlha e ngwe le engwe ka bopaki, mehlala kapa dintlha tse amehang. Sebedisa ditshwantsho. kapa "multi - media" ho matlafatsa kutlwisiso.</p> |
| <p>Sepetheho Akaretsa dintlha tsa sehlooho tseo le buisaneng ka tsona. Pheta moloaita wa hao wa bohlokwa kapa "Thesis" Siya ba mama edi ka polelo e kwalang e sa lebaheng kapa pitso ya ketso.</p> |
| <p>Ho kwala Leboha bamamedi ka tlhokomelo ya bona le ho kenya letsoho. Pheta Dintlha tsa bohlokwa kapa mehato e latelang haeba ho hlokahala. Qetellang ka letshwao le matla ho qetela.</p> |



Leqephe la mosebetsi 15.2

Monyetla wa khwebo

Mohlala bakeng sa nehelano ya molomo.

| Tlhokeho | Rera karabo ya hao |
|--|----------------------------------|
| Kakaretso ya phethahatso. bakeng sa kenyelletso | |
| Bothata boo o bo rarolang | |
| Kakaretso ya mokhatlo. Ke mang a etsang eng? | |
| Tshebeletso eo o e etsang. O etsa eng, mme o hokae? | |
| Ho hula. Seo o seng o ntse o na le sona mehloding. (Mohlala : Baithuti ba 35 ka phaphosing ba ka sebetsang ho hlwekisa /penta bese ya sekolo ho o isa teng ha o le teng. Batswadi ba itokesditseng ho o khanela, di-emere tsa khale tsa pente, le borashe ba khale ba letsoho boo o ka tla le Bona ho tswa hae.) | |
| Kopo ya chelete. Seo o se hlohang ho qeta morero. Tsena ke dintho tseo o ke Kang wa di isa ho tswa kapeng, kapa ho di fumana. Di Kenyelletsa chelete. | |
| Dikhanyo tsa dichelete. eketsa Moralo a manyane wa di chelete | |
| Teboho ya motshehetsi e tla ba jwang? Re tla bala lebtiso le nomoro ya khwebo nakong ya kopano, re tla kothalletsa batswadi nakong ya batswadi mantsiboya. (nahana ka mekhwa ya boqapi ha ho leboha motshehetsi). | |
| Hlomomedisa lenona la nako. (re ka laka tsa ho qala hang bekeng e tlang) | |
| Thank the person for their time and consideration. | |



Leqephe la mosebetsi 15.3

Ngola Dintlha tsohle tseo o di bokeletsenf dipatlisong tsa hao nakong ya projeke ebe o ngola tlaleho ya boithuto ba bophelo. (Ngola ka puo ya hao ya ha o rutwa LO) Khutlela ho Moralo wa ho ngola tlaleho leqepheng la mosebetsi 12.2. Palo ya Mantswe e be fihle ho 150.

A large rectangular area with horizontal dotted lines for writing.